

**1 - Conjuguer :**

- Parlar
- Legir
- Partir
- Dire

**2 - Compléter avec les formes conjuguées de *aver* :**

- Quand ..... achabat son trabalh, mon fraire se'n anèt permanar.
- Los nòvis ..... una genta fèsta.
- Aquí onte vosautres ..... una genta recòlta, nosautres ..... franc ren.

**3 - Compléter avec les formes conjuguées de *èsser* :**

- Quand la nueit ..... tombaa, lo tropèl rintret.
- Quand ..... en vacanças, anèrem a la montanha.
- Quelos que ne'n mangèran ..... tots malauts.
- Te pòio dire que mi ..... ben contenta de me'n anar.

**4 - Compléter avec les formes conjuguées de *faire* :**

- Quand ..... nueit, l'ovrièr quitèt son trabalh.
- Diluns, aube Pèire ..... tot çò que poguèrem per te veire, mas lais ères pas !
- Coma te ..... aquela còca au front ?

**5 - Compléter avec les formes conjuguées de *anar* :**

- Travalhavo a mon burèu quand son amic s' ..... jaire.
- E vosautres, onte ..... en vacanças l'an passat ?

**6 - Traduire**

- *Il le trouva assis au coin de la cheminée quand il entra*
- *Je me souviens du jour où je le vis pour la première fois*
- *Hier, nous sommes restés à la maison*
- *Il marcha longtemps avant de trouver l'endroit qu'il cherchait*
- *Je sifflai mon chien mais il n'entendit pas et continua à courir dans les buissons où je ne pouvais le suivre*

Correction**1 - Conjuguer :**

- Parlar

Parlèro, parlères, parlèt, parlèrem, parlèretz, parlèran

- Legir

Legiguèro, legiguères, legiguèt, legiguèrem, legiguèretz, legiguèran

- Partir

Partiguèro, partiguères, partiguèt, partiguèrem, partiguèretz, partiguèran

- Dire

Diguèro, diguères, diguèt, diguèrem, diguèretz, diguèran

**2 - Compléter avec les formes conjuguées de *aver* :**

- Quand aguèt achabat son trabalh, mon fraire se'n anèt permenar.

- Los nòvis aguèran una genta fèsta.

- Aquí onte vosautres aguèretz una genta recòlta, nosautres aguèrem franc ren.

**3 - Compléter avec les formes conjuguées de *èsser* :**

- Quand la nueit fuguèt tombaa, lo tropèl rintrèt.

- Quand fuguèrem en vacanças, anèrem a la montanha.

- Quelos que ne'n mangèran fuguèran tots malauts.

- Te pòio dire que mi fuguèro ben contenta de me'n anar.

**4 - Compléter avec les formes conjuguées de *faire* :**

- Quand faguèt nueit, l'ovrièr quitèt son trabalh.

- Diluns, aube Peire faguèrem tot çò que poguèrem per te veire, mas lais ères pas !

- Coma te faguerès aquela còca au front ?

**5 - Compléter avec les formes conjuguées de *anar* :**

- Travalhavo a mon burèu quand son amic s'anèt jaire.

- E vosautres, onte anèretz en vacanças l'an passat ?

**6 - Traduire**

- *Il le trouva assis au coin de la cheminée quand il entra* > Lo trovèt assetat au caire dau fuèc quand rintrèt

- *Je me souviens du jour où je le vis pour la première fois* > Me sovento dau jorn onte lo veguèro per lo promeir còp

- *Hier, nous sommes restés à la maison* > Ièr, demorèrem a la maison

- *Il marcha longtemps avant de trouver l'endroit qu'il cherchait* > Marchèt de longa davant de trovar l'endreit que cherchava

- *Je sifflai mon chien mais il n'entendit pas et continua à courir dans les buissons où je ne pouvais le suivre* > Siblèro mon chin, mas auviguèt pas e contunhèt de corrèr dins los boissons onte poguèro pas lo seure